



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-41915-27/25
Sarajevo, 07.08.2025. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 20., 21. i 26. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/02) Vlada Kantona Sarajevo, na **119.** vanrednoj sjednici održanoj **07.08.2025.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo.
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.



Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. Arhiva.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Na osnovu člana 12. tačka c) i člana 21. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), a u skladu sa čl. 20, 21. i 26. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02), Skupština Kantona Sarajevo donosi

Prijedlog

O D L U K U O OSNIVANJU FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU KANTONA SARAJEVO

Član 1.

(Predmet)

- (1) U cilju podsticanja, stimulisanja, razvoja i unapređivanja filmskog stvaralaštva i filmske proizvodnje na teritoriji Kantona Sarajevo Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: osnivač) osniva Fondaciju za kinematografiju Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Fondacija).
- (2) Svrha Fondacije je poboljšanje općih uvjeta u filmskoj proizvodnji Kantona Sarajevo.

Član 2.

(Naziv i sjedište)

- (1) Naziv fondacije je: Fondacija za kinematografiju Kantona Sarajevo.
- (2) Skraćeni naziv Fondacije je: Fondacija za kinematografiju.
- (3) Sjedište Fondacije je u Sarajevu, adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.
- (4) Fondacija ima svojstvo pravnog lica.
- (5) Fondacija ima administrativnu, tehničku i finansijsku samostalnost.
- (6) Fondacija djeluje na području Kantona Sarajevo.

Član 3.

(Ciljevi i djelatnost Fondacije)

- (1) Osnovni cilj Fondacije je podsticanje, stimulisanje, razvoj i unapređivanje filmskog stvaralaštva i filmske proizvodnje, a naročito u domenu:
 - a) stvaranja scenarističke građe,
 - b) zaštite, čuvanja i prezentiranja filmske baštine,
 - c) stimulisanja stvaralaca, institucija, udruženja i asocijacija,
 - d) očuvanja kulturnih vrijednosti, projekata naučno-istraživačkog karaktera,
 - e) izdavačke djelatnosti u oblasti kinematografije,
 - f) edukacije i stručnog usavršavanja kadrova u oblasti kinematografije,
 - g) stvaranja tehničkih pretpostavki za filmsku proizvodnju.
- (2) Fondacija, u skladu sa postavljenim ciljevima, obavlja sljedeće djelatnosti:
 - a) prikuplja i putem konkursa i javnih poziva distribuira finansijska sredstva za podršku kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu u skladu sa ovom odlukom i Statutom Fondacije;
 - b) stvara uvjete za međunarodnu kooperaciju na polju audiovizuelnog stvaralaštva u smislu Evropske konvencije o koprodukciji i drugih međunarodnih sporazuma u kojima je Bosna i Hercegovina potpisnik te programima Evropske Unije;
 - c) organizira manifestacije i promovira domaću kinematografiju i audiovizuelno stvaralaštvo na međunarodnim festivalima i manifestacijama;
 - d) razvija i promovira filmsku i audiovizuelnu kulturu u Kantonu Sarajevo;
 - e) podržava i organizuje stručno i profesionalno usavršavanje u području kinematografskog i drugog audiovizuelnog stvaralaštva;

- f) predlaže mjere Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i sarađuje na suzbijanju nelegalne prodaje i upotrebe kinematografskih i drugih audiovizualnih djela;
- g) sarađuje sa strukovnim udruženjima, visokoškolskim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim licima u cilju unapređenja kinematografskog i drugog audiovizualnog stvaralaštva;
- h) sarađuje sa drugim institucijama kulture, audiovizuelne djelatnosti i regulatornim tijelima.

Član 4.
(Trajanje Fondacije)

Fondacija se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 5.
(Sredstva za rad)

- (1) Sredstva za rad i ostvarivanje ciljeva Fondacije osigurat će se u Budžetu Kantona Sarajevo godišnjim Programima Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo u okviru transfera Ministarstva.
- (2) Za osnivanje Fondacije osnivač osigurava početna sredstva u iznosu od 2.000,00 KM (slovima:dvijehiljade KM), koja će biti prenesena na račun Fondacije najkasnije 30 dana nakon registracije.

Član 6.
(Imovina)

Imovinu Fondacije čine:

- a) dobrovoljni priloz i pokloni fizičkih i pravnih lica;
- b) pokretna i nepokretna imovina koju Fondacija stekne iz vlastitih sredstava;
- c) sredstva dodijeljena iz budžeta Kantona Sarajevo i drugih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine;
- d) prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda koje Fondacija stekne kroz obavljanje djelatnosti iz ove odluke;
- e) iz evropskih fondova namijenjenih razvoju audiovizualne industrije;
- f) drugi prihodi stečeni u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH", broj 45/02) (u daljem tekstu: Zakon) i Statutom Fondacije.

Član 7.
(Upravni odbor)

- (1) Organ upravljanja Fondacijom je Upravni odbor.
- (2) Upravni odbor čine predsjednik i četiri člana.
- (3) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar).

Član 8.
(Imenovanje Upravnog odbora)

- (1) Predsjednik i članovi Upravnog odbora biraju se putem javnog oglasa kojeg raspisuje Ministarstvo u skladu sa procedurom i uslovima utvrđenim Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), Statutom Fondacije, Odlukom o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo i ovom odlukom.

- (2) Odluku o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo donosi Vlada na prijedlog ministra u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
- (3) Predsjedniku i članovima Upravnog odbora pripada nakanda za rad čiju visinu utvrđuje Vlada na prijedlog ministra.

Član 9.

(Poslovnik o radu)

Upravni odbor je obavezan donijeti Poslovnik o svom radu kojim će se preciznije urediti način rada, odlučivanja, izvještavanja kao i sva druga pitanja značajna za nesmetano i zakonito izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Upravnog odbora.

Član 10.

(Prestanak mandata)

- (1) Dužnost člana Upravnog odbora, u pravilu, prestaje istekom mandata.
- (2) Član Upravnog odbora može prestati vršiti dužnost i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:
 - a) smrću;
 - b) na lični zahtjev;
 - c) prijevremenim razrješenjem iz razloga utvrđenih Zakonom, ovom odlukom i Statutom Fondacije;
 - d) izborom na neku drugu funkciju nespojivu sa obavljanjem dužnosti člana Upravnog odbora.

Član 11.

(Prijevremeno razrješenje)

Prijedlog za prijevremeno razrješenje člana ili predsjednika Upravnog odbora, prije isteka mandata, može podnijeti ministar, predsjednik ili član Upravnog odbora, kao i registrovana udruženja ili druga pravna lica iz oblasti kulture i umjetnosti na način i pod uslovima propisanim Statutom Fondacije.

Član 12.

(Obaveze Fondacije prema Ministarstvu)

Upravni odbor se obavezuje da:

- a) redovno obavještava Ministarstvo o terminu održavanja sjednica i dostavlja zapisnik sa održane sjednice;
- b) Ministarstvu kvartalno dostavlja narativni i finansijski izvještaj;
- c) Ministarstvu podnese godišnji izvještaj o utrošku dodjeljenih budžetskih sredstava, a koji u pisanom obliku sadržava ovjeren popis svih troškova te kopije računa kojima se pravda utrošak novčanih sredstava Ministarstva;
- d) omogućiti Ministarstvu uvid u finansijsko poslovanje i druge administrativne obaveze;
- e) putem Ministarstva dostavi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo godišnje programe rada sa finansijskim planovima i godišnji izvještaj o radu sa finansijskim izvještajima.

Član 13.

(Finansijski i godišnji programi rada i izvještaji)

- (1) Upravni odbor je dužan godišnji program rada sa finansijskim planovima i godišnji izvještaj o radu sa finansijskim izvještajima putem Ministarstva dostaviti Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.
- (2) Godišnji program rada sa finansijskim planovima Upravni odbor je dužan dostaviti Ministarstvu najkasnije do 31. decembra tekuće godine za sljedeću godinu, a godišnji izvještaj

o radu sa finansijskim izvještajem, najkasnije do 15. marta naredne godine za prethodnu godinu.

(3) Godišnji program rada treba da sadrži sljedeće:

a) uvodni dio u kojem su definisana opredjeljenja i zadaci koji proizilaze iz djelatnosti Upravnog odbora;

b) tematski dio u kojem se navode poslovi i zadaci na provođenju programa, a odnose se na: naziv programa/projekta, nosioca pripreme, rok za pripremu, finansijska sredstva potrebna za svaki pojedini program, projekat, kratak sadržaj i dr.

(4) Godišnji izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem sadrži sljedeće:

a) uvodni dio u kojem se navodi kratak pregled realiziranih aktivnosti;

b) tematski dio u kojem se navode realizirani poslovi i zadaci na provođenju programa, a odnose se na: naziv programa, projekta, nosioca pripreme, rok za pripremu, finansijska sredstva potrebna za svaki pojedini program, projekat, kratak sadržaj i dr.;

c) finansijski dio u kojem se daje osvrt na programe, projekte realizirane u godini za koju se podnosi izvještaj sa priložima, kao što su: prihodi i primici, rashodi i izdaci koji su dodijeljeni od Ministarstva; ostavreni prihodi i primici, rashodi i izdaci po analitičkim kontima u toku godine, početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva, obrasci godišnjeg obračuna i drugih primanja po kategorijama poslova i dr.

Član 14.

(Kontrola utroška)

(1) Ministarstvo vrši kontrolu namjenskog utroška dodijeljenih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo.

(2) U slučaju osnova sumnje za nezakonito ili nenamjensko trošenje dodjeljenih sredstava, Ministarstvo o istom obavještava nadležnu budžetsku inspekciju Kantona Sarajevo i druge nadležne organa ili tijela.

Član 15.

(Upis u Registar fondacija)

Lejla Mujkić, pomoćnik ministra za kulturu, u ime osnivača, u svojstvu ovlaštene osobe podnijet će prijavu s dokumentacijom i izvršiti druge radnje potrebne za upis u Registar fondacija kod nadležnog organa.

Član 16.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj:01-02-_____/25

Sarajevo, _____. 2025. godine

PREDSJEDAVAJUĆI

SKUPŠTINE KANTONA

Elvedin Okerić

Na osnovu člana 12. tačka c) i člana 21. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 15. Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo _____, a u vezi sa čl. 20. i 26. Zakona o fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02), daje se

OVLAŠTENJE

Ovlašćuje se LEJLA MUJKIĆ, pomoćnik ministra za kulturu, u svojstvu ovlaštene osobe da, u ime i za račun Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo, podnese prijavu za upis Fondacije u Registar fondacija Federalnog ministarstva pravde, kao i da:

- a) priloži svu potrebnu dokumentaciju uz prijavu,
- b) komunicira s nadležnim organima u vezi sa postupkom registracije,
- c) potpisuje podneske i zahtjeve,
- d) prima akte i rješenja u ime Fondacije,
- e) izvrši sve druge radnje potrebne za uspješno provođenje postupka upisa Fondacije u registar, u skladu sa zakonom.

Ovo ovlaštenje važi od dana izdavanja i ostaje na snazi do okončanja postupka registracije Fondacije.

Broj:01-02-_____/25
Sarajevo, __. __. 2025. godine

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA**

Elvedin Okerić

O B R A Z L O Ž E N J E

I - PRAVNI OSNOV

- člana 12. stav 1. tačka c) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) Kanton ima sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene Federalnoj vlasti ili koje ne spadaju u vlastite nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a posebno je nadležan za utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- člana 21. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) propisuje da Skupština Kantona u vršenju svojih nadležnosti donosi zakone, druge propise te opće i pojedinačne akte;
- čl. 20., 21. i 26. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02);
- Član 20. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02) propisuje sljedeće: „Fondaciju može osnovati jedno ili više domaćih odnosno stranih fizičkih ili pravnih lica. Fondacija može biti osnovana jednostranom izjavom volje, odlukom, ugovorom ili drugim pravno valjanim aktom. Ukoliko statutom nije drugačije uređeno, smatrat će se da je fondacija osnovana na neodređeno vrijeme. Osnivač donosi osnivački akt i statut fondacije. Fondacija se može pripajati, razdvajati ili transformisati samo u drugu fondaciju. Fondacija može imati svoje organizacione oblike (podružnice, urede i sl.), u skladu sa statutom.“
- Član 21. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02) propisuje sadržaj osnivačkog akta fondacije.
- Član 26. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02) propisuje upis u Registar Fondacija.

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Stanje u filmskoj industriji u Bosni i Hercegovini

U posljednje dvije godine, bh. kinematografija se suočava s ozbiljnom krizom koja prijeti potpunom stagnacijom sektora. Ključni problemi uključuju:

- Blokadu Fondacije za kinematografiju Federacije BiH, zbog čega filmski projekti nisu dobili podršku, što dovodi do smanjenja aktivnosti u sektoru, uključujući kompanije koje pružaju produkcijske usluge, iznajmljuju opremu i obezbjeđuju ljudstvo za snimanja.
- Kolaps BH Content Lab-a, koji je prethodno omogućio rast sektora TV produkcije, ali sada više ne funkcioniše.
- Finansijske probleme Filmskog centra Sarajevo, kojem prijeti blokada računa i gašenje ključnih aktivnosti, uključujući digitalizaciju filmske arhive.

Posebno zabrinjava činjenica da mladi filmski kadrovi koji završavaju Akademiju Scenskih Umjetnosti u Sarajevu i druge obrazovne institucije povezane s audiovizuelnom industrijom gube mogućnost brzog uključivanja u tržište rada. Do sada su mnogi studenti i mladi profesionalci odmah nakon završetka studija ulazili u sektor kroz angažman na filmskim i televizijskim projektima, ali zbog trenutne krize mnogi razmatraju odlazak iz zemlje ili promjenu profesije.

Također, kompanije koje pružaju tehničke usluge i iznajmljuju opremu suočavaju se s drastičnim smanjenjem obima posla, što ugrožava cijeli lanac filmske proizvodnje u BiH. Bez hitnih mjera, ovaj segment industrije bi mogao doživjeti ozbiljan pad, što bi dugoročno otežalo ponovni rast sektora.

Ove okolnosti jasno ukazuju na potrebu za hitnim odgovorom na kantonalnom nivou, kako bi se osigurao kontinuitet rada sektora i spriječio gubitak ključnih resursa, uključujući opremu i ljudstvo.

Iz navedenog vidimo da se bosanskohercegovačka kinematografija suočava s ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju njen dalji razvoj. Dok su reforme na nivou Federacije BiH neophodne kako bi se osigurao stabilan okvir podrške, ključno je istovremeno jačati regionalne modele finansiranja, koji su se u Evropi pokazali kao najefikasniji način podrške filmskoj industriji.

Primjeri regionalnih filmskih fondova u Evropi

U mnogim evropskim zemljama postoje decentralizovani filmski fondovi koji funkcionišu paralelno s državnim institucijama i omogućavaju specijalizovanu podršku audiovizuelnom sektoru na regionalnom nivou.

1. Njemačka: Regionalni filmski fondovi u saveznoj državi

Njemačka ima federalnu strukturu, gdje svaka od 16 saveznih pokrajina ima svoj regionalni filmski fond koji djeluje u saradnji sa državnim institucijama.

- FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) pruža podršku za razvoj, produkciju i distribuciju filmova, televizijskih projekata i video igara, istovremeno podstičući lokalnu filmsku industriju.
- Medienboard Berlin-Brandenburg je ključna institucija za razvoj filmske i medijske industrije u regionu Berlina i Brandenburga, koji je postao globalni centar produkcije zahvaljujući kombinaciji poticaja, infrastrukturnih ulaganja i festivalske podrške.

2. Francuska: Jaka decentralizacija i podrška na regionalnom nivou

Francuska ima izuzetno razvijen sistem regionalnih filmskih fondova, koji rade u koordinaciji sa državnim centrom za kinematografiju (CNC).

- Région Île-de-France – Regionalni fond koji obuhvata Pariz nudi finansijsku podršku za filmove snimljene u ovom području, uz posebne programe za mlade autore i filmske festivale.
- Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) – omogućava razvoj i produkciju audiovizuelnih projekata, podstičući regionalne filmske profesionalce.

3. Velika Britanija: Regionalni filmski fondovi u saradnji s državnim institucijama

Velika Britanija ima regionalne filmske fondove koji su usklađeni sa državnim politikama podrške:

- Creative Scotland – agencija koja pruža podršku filmskoj industriji u Škotskoj, sa posebnim fokusom na razvoj talenata.
- Film London – agencija odgovorna za promociju Londona kao filmskog centra i podršku filmskim produkcijama.

Na osnovu ovih evropskih primjera, Fondacija za kinematografiju Kantona Sarajevo bio bi kompatibilan sistem sa državnim institucijama, omogućavajući paralelno finansiranje i jačanje sektora u ključnoj kantonalnoj jedinici za filmsku industriju u BiH.

Osnivanje Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo ne bi značilo napuštanje reformi na nivou Federacije BiH, već bi predstavljalo kompatibilan, paralelan model, koji bi omogućio jačanje sektora u Kantonu Sarajevo, gdje se realizuje najveći dio filmske industrije u BiH. S obzirom da su u evropskim zemljama državni i regionalni fondovi usklađeni i djeluju komplementarno, takav model može se primijeniti i u Bosni i Hercegovini.

Osnivanje Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo predstavlja ključni korak u unapređenju, zaštiti i razvoju filmske industrije na ovom području Bosne i Hercegovine. Sarajevo, kao kulturni centar Bosne i Hercegovine, već je poznato po značajnim filmskim festivalima, kao što je Sarajevo film festival, Omladinski Film festival i dr. te po rastućoj filmskoj produkciji koja privlači pažnju regionalnih i međunarodnih filmskih radnika i institucija.

Postoji više razloga za osnivanje Fondacije, ali ključni su sljedeći:

1. Podrška razvoju domaće kinematografije

Fondacija bi omogućila sistemsku podršku domaćim filmskim projektima kroz finansiranje i sufinansiranje produkcije, distribucije i promocije filmova. Time bi se povećale mogućnosti za domaće autore i produkcijske kuće da realizuju svoje projekte, što bi doprinijelo povećanju kvaliteta i kvantiteta filmskih ostvarenja.

2. Povećanje konkurentnosti filmske industrije

Uz finansijsku podršku i razvoj infrastrukture, Fondacija bi pomogla stvaranju konkurentnog filmskog sektora u Kantonu Sarajevo, omogućavajući filmskim stvaraocima da se ravnopravno takmiče na međunarodnom tržištu.

Dodatno, kroz strateške inicijative, moguće je privući strane produkcije koje bi snimale u Sarajevu, čime bi se dodatno stimulisala ekonomija i zapošljavanje.

3. Očuvanje kulturnog identiteta i promocija Kantona Sarajevo

Film je moćno sredstvo promocije kulture i historije jednog naroda. Kroz finansiranje projekata koji obrađuju teme značajne za bosanskohercegovačko društvo, Fondacija bi imala ulogu u očuvanju i promociji kulturnog identiteta Kantona Sarajevo, kao i u afirmaciji njegovog kulturnog nasljeđa na svjetskoj sceni.

4. Razvoj edukacije i profesionalnog kadra

Fondacija bi finansirala i edukativne programe, radionice i filmske škole koje bi omogućile mladim talentima i profesionalcima dodatnu edukaciju i usavršavanje. Na taj način bi se osigurala dugoročna održivost filmske industrije kroz stvaranje novih generacija filmskih radnika.

5. Unapređenje infrasturukture i logističke podrške

Postojanje Foandacije bi omogućilo bolje planiranje i ulaganje u infrastrukturu, kao što su filmski studiji te drugi neophodni resursi za razvoj filmske produkcije. Time bi Sarajevo postalo atraktivnija destinacijaza snimanje filmova, kako za domaće tako i za međunarodne produkcije.

6. Osnovni principi ove fondacije:

1. Finansiranje iz više izvora – Budžet Kantona Sarajevo, međunarodni fondovi, doprinosi privatnog sektora.
2. Podrška domaćim i stranim produkcijama – nastavak modela poticaja (cash rebate) uz mogućnost povećanja budžeta.
3. Strateška podrška lokalnim autorima i filmskim radnicima – poseban program za mlade autore, scenariste i producente.
4. Saradnja sa državnim i međunarodnim institucijama – Fond bi bio usklađen sa politikama na nivou BiH i kompatibilan sa reformama na nivou Federacije BiH.

Osnivanje Fonda za kinematografiju Kantona Sarajevo nije alternativa reformama na nivou Federacije BiH, već korak ka stvaranju modernog sistema podrške filmskoj industriji u Bosni i Hercegovini.

Ovaj model bi bio u skladu s najboljim evropskim praksama i omogućio bi:

- Stabilno finansiranje filmske industrije u kantonu koji nosi najveći dio produkcije u Bosni i Hercegovini.
- Strateško pozicioniranje Sarajeva kao UNESCO-vog kreativnog grada filma.
- Komplementarnost sa budućim reformama na nivou Federacije BiH, čime bi se postavio sistem kompatibilan s evropskim modelima podrške.

U skladu sa odredbama Pravila i postupke za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine, Minisatrstvo je zatražilo mišljenje relevantnih organa te tim povodom zaprimilo

sljedeća mišljenja: Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo i Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo.

Zaključak

Osnivanje Fonadcije za kinematografiju u Kantonu Sarajevo je nužno za dalji razvoj filmske industrije, unapređenje kulturne scene, ekonomski rast i međunarodnu afirmaciju Sarajeva kao filmskog centra. Sistemskom podrškom domaćim filmskim projektima, edukacijom talenata i unapređenjem filmske infrastrukture, Sarajevo može dodatno ojačati svoju poziciju kao vodeće filmsko središte i regionu.

III – PRAVNA RJEŠENJA

Član 1. – definiše predmet Odluke;

Član 2. – propisuje tačan naziv Fondacije, skraćeni naziv, sjedište i prostor djelovanja Fondacije;

Član 3. – propisuje ciljeve i djelatnost Fondacije;

Član 4. – propisuje trajanje Fondacije prema kojem se ista osniva na neodređeno vrijeme;

Član 5. – precizira izvore sredstava za rad Fondacije te iznos početnih sredstava;

Član 6. – propisuje šta čini imovinu Fondacije;

Član 7. – propisuje organ upravljanja Fondacije, broj članova te ko ih imenuje;

Član 8. – propisuje način imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije, kao i obavezu Vlade Kantona Sarajevo da na prijedlog ministra kulture i sporta donese Odluku o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonadacije;

Član 9. – propisuje obavezu Upravnog odbora Fondacije da donese poslovnik o radu;

Član 10. – propisuje razloge za prestanak mandata dužnosti člana Upravnog odbora;

Član 11. – utvrđuje podnosioc prijedloga za prijevremeno razrješenje člana Upravnog odbora;

Član 12. - propisuje obaveze Upravnog odbora prema Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo vezano za izvještavanje o radu;

Član 13. – propisuje obavezu Upravnog odbora da dostavlja finansijski i godišnji program rada te finansijske izvještaje Vladi i Skupštini putem Ministarstva;

Član 14. – propisuje da Ministarstvo vrši kontrolu utroška dodjeljenih budžetskih sredstva, ali i da zadržava pravo podnošenja prijave nadležnoj Budžetskoj inspekciji ili drugim organima u slučaju osnovane sumnje za nezakonito ili nenamjensko trošenje sredstva;

Član 15. – utvrđuje ime osobe koja će podnijeti prijavu i relevantnu dokumentaciju neophodnu za upis Fondacije u Registar fondacija;

Član 16. – precizira stupanje na snagu Odluke.

III – FINANSIJSKA SREDSTVA

Za osnivanje Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo obezbjeđena su finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2025. godinu.

IV – PRILOZI

1. Prijedlog odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo;
2. Prijedlog ovlaštenja;
3. Ministarstvo kulture i sporta, traži se mišljenje sa IFP-Ne obrascem, broj: 12-01-02-10673/25 od 03.04.2025. godine;
4. Ministarstvo kulture i sporta, traži se mišljenje, broj: 12-01-02-10673-1/25 od 03.04.2025. godine;
5. Ministarstvo kulture i sporta, traži se mišljenje, broj: 12-01-02-10673-2/25 od 03.04.2025. godine;
6. Ministarstvo pravde i uprave, Mišljenje, broj: 03-04/1-02-10880-1/25 od 08.04.2025. godine;
7. Ministarstvo finansija, Mišljenje, broj: 08-03-11-10903/25 AH od 10.04.2025. godine;
8. Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, Izjašnjenje, broj: 09-02-108585/25 od 10.04.2025. godine,
9. Ministarstvo kulture i sporta, Upute o postupanju, broj: 12-01/2-02-10673-3/25 od 21.04.2025. godine;
10. Ured za zakonodavstvo, Odgovor, broj: 09-202-10858-1/25 od 23.04.2025. godine;
11. Ministarstvo pravde i uprave, Informacija, broj: 03-03-04-10880-3/25 od 07.05.2025. godine;
12. Ministarstvo kulture i sporta, Upute o postupanju, broj: 12-01/2-02-10673-4/25 od 20.05.2025. godine;
13. Izvod iz Ustava Kantona Sarajevo;
14. Izvod iz Zakona o udruženjima i fondacijama;
15. Izvod iz Zakona o Vladi.



Broj: 12-01-02-10673/25
Sarajevo, 03.04.2025. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO FINANSIJA
Maršala Tita 62/I
71 000 Sarajevo

OTPREMLJENO

03-04-2025

potpis

PREDMET: Odluka o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo – *traži se mišljenje*

Cijenjeni,

u prilogu dostavljamo Odluku o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo sa obrazloženjem i Obrascem IFP - NE.

Molimo Vas da u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 50/17 – Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 – Ispravka i 32/22) date mišljenje na dostavljeni materijal.

S poštovanjem,

MINISTAR

Kemal Magolda

Prilog: kao u tekstu

Dostaviti:

- naslovu
- a/a



OBRAZAC IZJAVA O FISKALNOJ PROCJENI

Obrazac IFP NE

A 1. Obradivač propisa

	KOD	NAZIV
Razdjel	22 01 0001	MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA, KANTONA SARAJEVO

B 2. Osnovni podaci o prijedlogu propisa

Vrsta propisa/akta	Zakon	NE	Odluka	NE	Strategija	NE
	Uredba	NE	Drugi akti	DA	Drugi akti planiranja	NE
Naziv propisa/akta	Odluka o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo					

C 3. Izjava o nepostojanju dodatnih fiskalnih efekata predloženog propisa

Za osnivanje Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu.

D 4. Pečat i potpis odgovornog lica

Kenan Magoda, ministar

Mjesto i
datum

Sarajevo, 3.4.2022.



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Culture and Sports

Broj: 12-01-02-10673-1/25
Sarajevo, 03.04.2025. godine

OTPRIMENO
04.04.2025

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE

potpis

(OVDJE)

PREDMET: Odluka o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo – *traži se mišljenje*

Cijenjeni,

u prilogu dostavljamo Odluku o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo sa obrazloženjem.

Molimo Vas da u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 50/17 – Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 – Ispravka i 32/22) date mišljenje na dostavljeni materijal.

S poštovanjem,

MINISTAR

Kehan Magolda

Prilog: kao u tekstu

Dostaviti:

- naslovu
- a/a





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Culture and Sports

Broj: 12-01-02-10673-2/25
Sarajevo, 03.04.2025. godine

KANTON SARAJEVO
Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo
Hamida Dizdara 1
71 000 Sarajevo

OTPRE " IENO
03
potpis

PREDMET: Odluka o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo – *traži se mišljenje*

Cijenjeni,

u prilogu dostavljamo Odluku o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo sa obrazloženjem.

Molimo Vas da u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 50/17 – Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 – Ispravka i 32/22) date mišljenje na dostavljeni materijal.

S poštovanjem,

MINISTAR

Kenan Mujović


Prilog: kao u tekstu

Dostaviti:

- naslovu
- a/a



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-062, Fax: + 387 (0) 33 562-062
Web: <http://mks.ks.gov.ba>, E-mail: mks@mks.ks.gov.ba



12
1511
PB1

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04/1-02-10880-1/25
Sarajevo, 08.04.2025. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
gosp. Kenan Magoda, ministar

PREDMET: Prijedlog Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo, mišljenje –

VEZA: Vaš akt, broj: 12-01-02-10673-1/25.od 03.04.2025. godine

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/17-Dруги нови преčišчени текст, 2/18-Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog Odluke i daje sljedeće

MIŠLJENJE

Prijedlog Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo nije propis već osnivački akt koji ne utiče na ostvarivanje prava zaštićenih odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugih pravnih akata kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava.

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu;
2. a/a.





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj: 08-03-11-10903/25'AH
Sarajevo, 10.04.2025. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

Predmet: Mišljenje na Prijedlog Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo
Veza: Vaš dopis, broj: 12-01-02-10673/25 od 03.04.2025. godine

Vezano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog Odluke dostavilo na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-NE u kojem je data sljedeća izjava: „Za osnivanje Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo nisu potrebna dodatna sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2025. godinu“.

Obzirom da za provođenje Prijedloga Odluke nisu potrebna dodatna sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2025. godinu, na navedeni Prijedlog Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet Kantona Sarajevo za 2025. godinu, **nema primjedbi**.

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga Odluke koji se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-NE Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF – Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremio: Amir Hamzić

Kontrolisali: Nihad Kurtić

Amina Močević



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: mf@mf.ks.gov.ba

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona
Sarajevo



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Уред за законодавство Владе
Кантона Сарајево

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Office for Legislature of Sarajevo Canton
Government

Broj: 09-02-10858/25
Sarajevo, 10.04.2025. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

PREDMET: Izjašnjenje na prijedlog Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo.-

Prijedlog Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Odluka) po svojoj pravnoj prirodi je pojedinačni akt, u konkretnom slučaju osnivački akt, koji u skladu sa čl. 20. i 21. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02) (u daljem tekstu: Zakon) reguliše pitanja osnivanja Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Fondacija), te je u tom smislu za njenu zakonitost odgovoran nosilac pripreme predmetnog materijala, a naročito imajući u vidu prirodu Zakona i subjekte na koji se odnosi.

Kako je članom 20. stav (1) Zakona propisano da fondaciju može osnovati jedno ili više domaćih odnosno stranih fizičkih ili pravnih lica, preporuka je Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ured) da se po pitanju mogućnosti upisa osnivača u registar fondacije nosilac pripreme predmetnog materijala obrati Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, koje je nadležno za isto, obzirom da je u članu 2. stav (6) prijedloga Odluke predviđeno da Fondacija djeluje na području Kantona Sarajevo.

Imajući u vidu naprijed navedeno, prijedlog Odluke nije propis na koji Ured daje mišljenje shodno odredbama Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/23), kao i odredbama Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/17-Dруги нови преčišчени текст, 2/18-Ispravka i 32/22).

Dostaviti:

- ① Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



ŠEF UREDA

Elma Bećirović



Adresa: Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Tel: + 387(0)33 560-449, Fax: + 387 (0) 33 560-448
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: uz@vlada.ks.gov.ba



Broj: 12-01/2-02-10673-3/25
Sarajevo, 21.04.2025. godine

- KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE
- Ovdje -

- KANTON SARAJEVO
Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo
Hamida Dizdara 1
71 000 Sarajevo

PREDMET: Upute o postupanju, *traži se*

Poštovani,

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo postupajući po Uredbi o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/17 – Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 – Ispravka i 32/22) prijedlog Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju uputilo je, između ostalih, na mišljenje Uredu za zakonodavstvo i Ministarstvu pravde i uprave.

U Mišljenju Ministarstva pravde i uprave, broj: 03-04/1-02-10880-1/25 od 8.4.2025. godine, se navodi da pomenuta odluka nije propis već osnivački akt koji ne utiče na ostvarivanje prava zaštićenih odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugih pravnih akata kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava.

S druge strane, u Izjašnjenju Ureda, broj: 09-02-10858/25 od 10.04.2025. godine, se navodi da prijedlog Odluke nije propis na koji Ured daje mišljenje shodno odredbama Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/23), kao i odredbama Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/17 – Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 – Ispravka i 32/22). U istom Izjašnjenju Ured daje preporuku ovom Ministarstvu „da se po pitanju mogućnosti upisa osnivača u registar fondacije nosilac pripreme predmetnog materijala obrati Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, koje je nadležno za isto, obzirom da je u članu 2. stav (6) prijedloga Odluke predviđeno da Fondacija djeluje na području Kantona Sarajevo.“



Uzimajući u obzir član 26. stav (3) Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02) u kojem je propisano sljedeće: „Registar svih fondacija i svih stranih nevladinih organizacija vodi Federalno ministarstvo.“, molimo za uputu o daljem postupanju.

S poštovanjem,

MINISTAR

Kenan Magođa

Dostavljeno:

1. Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo
2. Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo;
- ③ a/a.

Pripremila: Azra Ivazović, sekretar Ministarstva

OTPREMLJENO

- 2.2.04. 2025 -

otpis



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-062, Fax: + 387 (0) 33 562-062
Web: <http://mks.ks.gov.ba>, E-mail: mks@mks.ks.gov.ba

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona
Sarajevo



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Уред за законодавство Владе
Кантона Сарајево

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Office for Legislature of Sarajevo Canton
Government

Broj: 09-02-10858-1/25
Sarajevo, 23.04.2025. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

PREDMET: Odgovor, dostavlja se.-

Dana 22.04.2025. godine dostavili ste nam akt, broj: 12-01/2-02-10673-3/25 od 21.04.2025. godine, kojim tražite uputu o postupanju vezano za Izjašnjenje Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, broj: 09-02-10858/25 od 10.04.2025. godine, na prijedlog Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo. U dostavljenom aktu ste naveli da je članom 26. stav (3) Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02) propisano da registar svih fondacija i svih stranih nevladinih organizacija vodi Federalno ministarstvo.

S tim u vezi, ukoliko se niste po navedenom pitanju obraćali Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo ili ako Vam nisu date upute od navedenog ministarstva, za pitanje upisa osnivača u registar fondacija možete se obratiti Federalnom ministarstvu pravde.


S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



ŠEF UREDA

Elma Bećirović



Broj: 03-03-04-10880-3/25
Sarajevo, 07.05.2025. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
- ovdje -

PREDMET: Informacija, dostavlja se,-
Veza Vaš broj: 12-01/2-02-10673-3/25 od 21.04.2025. godine

Poštovani,

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je dana 21.04.2025. godine zaprimilo vaš zahtjev kojim tražite uputu o postupanju, a u vezi sa prijedlogom Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo. U aktu broj i datum veze navedeno je da ste postupajući po Uredbi o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo” broj 50-17 Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 – Ispravka 32/22) prijedlog Odluke o osnivanju Fondacije uputili na mišljenje Uredu za zakonodavstvo i Ministarstvu pravde i uprave. Ministarstvo pravde i uprave je aktom broj: 03-04/1-02-10880-1/25 od 08.04.2025. godine dalo mišljenje u kojem ističe da Odluka o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo nije propis, već osnivački akt koji ne utiče na ostvarivanje prava zaštićenih odredbama evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugih pravnih akata kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava, dok je Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo u aktu broj: 09-02-10858/25 od 10.04.2025. godine naveo da prijedlog Odluke nije propis na koji Ured daje mišljenje, a da se Ministarstvo po pitanju mogućnosti upisa osnivača u registar fondacija obrati Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, jer je u prijedlogu odluke predviđeno da Fondacija djeluje na području Kantona Sarajevo. Stoga ste od Ministarstva zatražili uputu o daljem postupanju.

Članom 26. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH”, broj 45/02) propisano je da se udruženja upisuju u Registar udruženja, a fondacije u Registar fondacija. Registar udruženja vodi Federalno ministarstvo ako se statutom udruženja predvidi da će udruženje djelovati na području dva ili više kantona, a ako se statutom predvidi da će udruženje djelovati na području jednog kantona, registar udruženja će voditi kantonalni organ. Registar svih fondacija i svih stranih nevladinih organizacija vodi Federalno ministarstvo.

Dakle, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo vodi isključivo Registar udruženja koja djeluju na području Kantona Sarajevo, a ne i Registar fondacija, a suprotno stavu Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo.



Obzirom da se Registar fondacija vodi na drugom upravnom nivou, te da je Zakon o udruženjima i fondacijama donesen na drugom upravnom nivou, eventualne upute i tumačenja možete zatražiti od Federalnog ministarstva pravde.


S poštovanjem,

Dostaviti:

- ① Naslovu,
- 2. a/a

MINISTRIJA

Darja Softić Kadenić





Broj: 12-01/2-02-10673-4/25
Sarajevo, 20.5.2025. godine

OTPREMLJENO

20.05.2025.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo pravde
Valtera Perića 15
71 000 Sarajevo

potpis

PREDMET: Upute o postupanju, *traži se*

Poštovani,

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, u cilju sistemske podrške domaćim filmskim projektima kroz finansiranje i sufinansiranje produkcije, distribucije i promocije filmova, pripremlilo je prijedlog Odluke o osnivanju Fonadacije za kinematografiju Kantona Sarajevo.

Postupajući po Uredbi o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/17 – Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 – Ispravka i 32/22) prijedlog navedene odluke upućen je, između ostalih, na mišljenje Uredu za zakonodavstvo i Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo.

U Mišljenju Ministarstva pravde i uprave, broj: 03-04/1-02-10880-1/25 od 8.4.2025. godine, se navodi da pomenuta odluka nije propis već osnivački akt koji ne utiče na ostvarivanje prava zaštićenih odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugih pravnih akata kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava.

S druge strane, u Izjašnjenju Ureda, broj: 09-02-10858/25 od 10.04.2025. godine, se navodi da prijedlog Odluke nije propis na koji Ured daje mišljenje shodno odredbama Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/23), kao i odredbama Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/17 – Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 – Ispravka i 32/22). U istom Izjašnjenju Ured daje preporuku ovom ministarstvu „da se po pitanju mogućnosti upisa osnivača u registar fondacije nosilac pripreme predmetnog materijala obrati Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, koje je nadležno za isto, obzirom da je u članu 2. stav (6) prijedloga Odluke predviđeno da Fondacija djeluje na području Kantona Sarajevo.“

Uzimajući u obzir član 26. stav (3) Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02) u kojem je propisano sljedeće: „Registar svih fondacija i svih stranih



nevladinih organizacija vodi Federalno ministarstvo.”, molimo za uputu o postupanju vezano za upis u Registar, posebno u odnosu na član 20. stav (1) Zakona o udruženjima i fondacijama.
U prilogu vam dostavljamo prijedlog Odluke sa obrazloženjem te gore navedena mišljenja nadležnih organa.

S poštovanjem,

Po ovlaštenju ministra
Sekretar,

Azra Ivazović

Dostavljeno:

1. Naslovu;
2. a/a.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71-000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-062, Fax: + 387 (0) 33 562-062
Web: <http://mks.ks.gov.ba>, E-mail: mks@mks.ks.gov.ba

propise ili druge akte niti preduzimati radnje kojima bi se na bilo koji način ograničavala prava ili narušavali interesi Bosne i Hercegovine ili Federacije na ovom području.

II - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Član 7.

Utvrđivanje ljudskih prava i sloboda

Na području Kantona obezbjeđuje se puna zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije, kao i u instrumentima datim u Aneksu Ustava Federacije.

Skupština ili bilo koji drugi organ Kantona ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su dužni u donošenju propisa i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti propisi imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Član 8.

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda; te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

Član 9.

Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

Član 10.

Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pružiti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

- staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;
- osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
- osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;

d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimane odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu pretpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zavarivanje;
- donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti:

- jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- zdravstvo;
- politika zaštite čovjekove okoline;

- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadle nosti

Svoje nadle nosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadle nosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadle nosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadle nosti

Svoje nadle nosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadle nosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadle nosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadle nosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI**A) ZAKONODAVNA VLAST**

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadle nosti Skupštine

Skupština Kantona:

a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;

b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadle nosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadle nost Vlade Kantona;

c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;

e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;

f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadle nosti;

g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;

i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;

j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;

k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;

l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;

m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabраних poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bli e se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadle nosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Propisi se smatraju donesenim ako sjednici prisustvuje najmanje 51% (pedesetijedanposto) poslanika i ako je za predloženi propis glasala većina od ukupnog broja izabranih poslanika.

Izuzetno, kada se radi o pitanjima vezanim za ostvarivanje posebnih nacionalnih, socijalnih ili drugih interesa određenih grupa građana, 15% (petnaestposto) poslanika može zatražiti da se odluka donese dvotrećinskom većinom od ukupnog broja izabranih poslanika u Skupštini.

Propisi koji imaju karakter općeg akta stupaju na snagu kako je to u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni.

Član 22.

Provođenje istrage

Skupština ili njeni odbori mogu provoditi istrage radi raspravljanja određenih pitanja koja su se pojavila u odnosima unutar Kantona, a u kojima je učestvovao bilo koji od poslanika, članova Vlade odnosno organa ili službi kantonalne Vlade, te u tom cilju pozivati svjedoke ili prikupljati druge dokaze.

Postupak provođenja istrage u smislu prethodnog stava uređuje Skupština posebnim propisom.

B) IZVRŠNA VLAST

Član 23.

Opća odredba

Izvršnu vlast u Kantonu vrše Predsjednik (dalje: Predsjednik) i Vlada Kantona (dalje: Vlada).

Član 24.

Predsjednik Kantona

Predsjednika bira Skupština većinom glasova između kandidata koje predlože poslanici.

Predsjednik se bira na period od 2 (dvije) godine i ne može se na tu funkciju birati više od 2 (dva) puta uzastopno.

Član 25.

Nadležnosti Predsjednika Kantona

Predsjednik je nadležan za:

- imenovanje i smjenjivanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade;
- predlaganje sudija kantonalnih sudova;
- predstavljavanje i zastupanje Kantona u zemlji i inostranstvu;
- zaključivanje ugovora i drugih akata kojima se preuzimaju prava i obaveze za Kanton, s tim da se za ugovore veće vrijednosti i ugovore iz oblasti međunarodne suradnje mora pribaviti suglasnost Skupštine sukladno ovom Ustavu;
- podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;
- razmatranje izvještaja ombudsmena i drugih međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i obezbjeđivanje poduzimanja potrebnih mjera u zaštiti ljudskih prava i sloboda;

g) obezbjeđivanje suradnje sa organima Bosne i Hercegovine i Federacije;

h) odlučivanje o upotrebi policijskih snaga u posebnim okolnostima kao što su neposredna ratna opasnost, ratno stanje i vanredne situacije izazvane prirodnim ili drugim katastrofama;

i) predlaganje donošenja propisa iz nadležnosti Skupštine;

j) predlaganje mjera ekonomske i razvojne politike Kantona;

k) vršenje drugih poslova utvrđenih ovim Ustavom i drugim propisima Kantona.

Član 26.

Potpredsjednici Kantona

Istovremeno sa izborom Predsjednika Skupština će izabrati i tri potpredsjednika Kantona. Potpredsjednici obavljaju poslove u okviru djelokruga koji odredi Predsjednik, kao i druge poslove kako je to utvrđeno posebnim propisima o organizaciji Vlade.

Član 27.

Vlada Kantona

Vladu čine Premijer, koji je predsjednik Vlade, zamjenik Premijera i ministri, od kojih svaki izuzev ministara bez portfelja ima zamjenika.

Sastav Vlade odrađava nacionalni sastav stanovništva na području Kantona, s tim da se u svakom slučaju osigurava zastupljenost Bošnjaka i Hrvata kao konstitutivnih naroda.

Vladu imenuje Predsjednik nakon konsultacija sa Premijerom ili kandidatom za tu funkciju, a potvrđuje je Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika. Svako slobodno mjesto u Vladi popunjava se po istom postupku.

Vlada se može smijeniti odlukom Predsjednika ili izglasavanjem nepovjerenja Vladi većinom glasova od ukupnog broja poslanika u Skupštini.

Član 28.

Nadležnosti Vlade

Vlada je nadležna za:

- provođenje kantonalne politike, predlaganje i izvršavanje zakona i drugih propisa Kantona;
- izvršavanje odluka svakog kantonalnog ili federalnog suda i vršenje drugih nadležnosti povjerenih Kantonu od federalne vlasti;
- pripremanje i predlaganje budžeta Kantona;
- osiguranje suradnje Vlade sa ombudsmenima;
- vršenje nadzora nad istragom i krivičnim gonjenjem u vezi sa kršenjem zakona Kantona;
- nadziranje kantonalne policije i osiguranje da njen nacionalni sastav odrađava nacionalnu strukturu stanovništva na području Kantona te da nacionalni sastav policije u svakoj općini odgovara nacionalnoj strukturi stanovništva te općine;

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organa uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14
22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvatić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMAMA

(Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifli sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

Ako statutom nije predviđeno postojanje upravnog odbora ili gog organa upravljanja, skupština će imenovati jedno ili više ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje udruženja. Statutom se mogu predvidjeti i drugi organi udruženja.

Član 18.

Skupština udruženja:

- 1) donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene statutom;
- 2) daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruženja;
- 3) bira i opoziva članove upravnog odbora ili, ukoliko statutom upravni odbor nije predviđen kao poseban organ, imenuje i opoziva lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja;
- 4) usvaja izvještaje koja je pripremio upravni odbor ili lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje;
- 5) odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruženja;
- 6) odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Član 19.

Upravni odbor odnosno lice ovlašteno za zastupanje i davanje udruženja, ako statutom udruženja nije dvideno postojanje upravnog odbora:

- 1) priprema sjednice skupštine;
- 2) priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih akata koje donosi skupština;
- 3) provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela skupština;
- 4) upravlja imovinom udruženja;
- 5) podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu skupštini na usvajanje;
- 6) vrši druge poslove određene statutom.

- FONDACIJE

Osnivanje fondacija

Član 20.

Fondaciju može osnovati jedno ili više domaćih odnosno inih fizičkih ili pravnih lica.

Fondacija može biti osnovana jednostranom izjavom volje, ukom, ugovorom ili drugim pravno valjanim aktom.

Ukoliko statutom nije drugačije uređeno, smatrat će se da je dacija osnovana na neodređeno vrijeme.

Osnivač donosi osnivački akt i statut fondacije.

Fondacija se može pripajati, razdvajati ili transformisati u drugu fondaciju.

Fondacija može imati svoje organizacione oblike družnice, urede i sl.), u skladu sa statutom.

Član 21.

Osnivački akt fondacije sadrži:

- 1) ime i prezime i adresu, odnosno naziv i sjedište osnivača;
- 2) naziv i sjedište i adresu fondacije;
- 3) osnovne ciljeve za koje je fondacija osnovana;
- 4) novčana sredstva ili druge oblike imovine koje osnivač ulaže, a koji ne mogu biti manji od 2.000,00 KM;
- 5) ime lica koje je ovlašteno da obavi poslove upisa u registar fondacije;
- 6) potpis osnivača; i
- 7) jedinstveni matični broj građana ukoliko su osnivači državljani Bosne i Hercegovine.

Član 22.

Fondacija ima statut.

Statut fondacije sadrži:

- 1) naziv i sjedište fondacije;
- 2) ciljeve i djelatnost fondacije;
- 3) organe fondacije, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva članova organa fondacije, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i specifična pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom;
- 4) zastupanje i predstavljanje fondacije;
- 5) oblik i sadržaj pečata fondacije;
- 6) oblik i sadržaj znaka ako fondacija odluči da ima znak;
- 7) pravila korištenja sredstava fondacije;
- 8) moguće korisnike sredstava fondacije;
- 9) postupak za donošenje statuta, izmjene i dopune statuta i druge opće akte fondacije;
- 10) način usvajanja i podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
- 11) uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada fondacije;
- 12) pravila za raspodjelu imovine fondacije u slučaju prestanka rada fondacije.

Statutom se mogu regulirati i druga pitanja od značaja za ciljeve i djelatnost fondacije.

2. Organi fondacije

Član 23.

Organ upravljanja fondacijom je upravni odbor.

Osnivač ili lice ovlašteno od osnivača imenuje upravni odbor.

Statutom se mogu predvidjeti i drugi organi fondacije.

Član 24.

Upravni odbor:

- 1) ostvaruje ciljeve fondacije utvrđene u statutu;
- 2) daje saglasnost za pravne radnje koje su preuzete u ime fondacije prije njenog upisa u registar;
- 3) upravlja imovinom fondacije;
- 4) vrši izmjene i dopune statuta i drugih akata, ukoliko nije drugačije uređeno u statutu;
- 5) imenuje lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje fondacije;
- 6) odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji i prestanku rada fondacije;
- 7) priprema finansijske i druge izvještaje;
- 8) vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i statutom.

Član 25.

Upravni odbor čine najmanje tri člana.

Član upravnog odbora može biti fizičko ili pravno lice preko ovlaštenog zastupnika.

Članovi upravnog odbora ne mogu biti:

- 1) maloljetna lica;
- 2) lica zaposlena u fondaciji;
- 3) članovi drugih organa fondacije;
- 4) lica koja vrše nadzor nad radom fondacije.

IV - REGISTRIRANJE UDRUŽENJA I FONDACIJA

Član 26.

Udruženje se upisuje u registar udruženja, a fondacija u registar fondacija.

Registar udruženja vodi Federalno ministarstvo ako se statutom udruženja predvidi da će udruženje djelovati na području dva ili više kantona, a ako se statutom predvidi da će udruženje djelovati na području jednog kantona, registar udruženja će voditi kantonalni organ.

Registar svih fondacija i svih stranih nevladinih organizacija vodi Federalno ministarstvo.

Danom upisa u registar udruženje ili fondacija stiče svojstvo pravnog lica.

ZAKON O UDRUŽENJIMA I
FONDACIJAMA